


Baebele ya bana
E tlesa



Noa le
Morwalela wa
metsi



E kwetse ke: Edward Hughes
E bontsitshwe ke: Byron Unger; Lazarus;
Alastair Paterson

E lomagantswe ke: M. Maillot; Tammy S.
E phetotswe: Sherack Nkandu Mathebula

E ntshitswe ke: Bible for Children
www.M1914.org

BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2021 Bible for Children, Inc.

Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela kgotsa go kwala polelo e,
fela ga o sa e rekisi.



Noa e ne le monna yo a ne a obamelang Modimo. Batho botlhe ba ne ba sa rate Modimo ebile ba sa mo utlwelele. Tsatsi lengwe, Modimo a bua sengwe se se

makatsang. Ke tla

bolaya

le go senya

lefatshe lotlho


Modimo a

raya Noa.

Losika la gago


ke lona fela le tlo

phulosiwang.



Modimo a raya Noa gore Morwalela wa matsi
o tlo tla o kgorometsa lefatshe lotlhe.
Itirele mokoro o mogolo ka dikgong tsa
pina. O dirile losika lwa gago le di
phologolo. Modimo a tthalosetsa
Noa gore Mokoro a o dire jang.
Noa a nna
mathagathaga!





Batho ba ne ba
tshega Noa ga
a ne a dira
mokoro.

Mme Noa
a tswelela
go dira mokoro
ebile a tswelela
go bulelela batho
ka Modimo.



Noa o ne a na le tumelo e
kgolo thata. A dumela
Modimo le fa pula e
se ene. Mokoro o ne o
siame gore o ka dirisiwa,
o tletse ka dile
tsotle.



Jaanong diphologolo diatla. Modimo a tliša mefuta
e supa ya diphologolo. Le e mebedi e mengwe.


Dinonyane tse di kgolo le tse dinnye, le
diphologolo tsotle dia tsena mo
mokorong.



Gongwe batho bona ba ne ba
tshega Noa ga a ne a tsenya
diphologolo. Ga banke ba
tlogela go leofela Modimo
ebile ga ba kopa
go tsena mo
mokorong.




La mafelelo, diphologole
tshotle dia tsena mo



mokorong.
Tlaya o tsene
mo mokorong,
Modimo a bitsa
Noa. Wena le ba
losika lwa gago.
Botlhe ba ile ba tsena mo
mokorong. Modimo a
be a tswala mojako!



A hand-drawn illustration of a landscape. On the left, a fence made of several parallel lines recedes into the distance. To the right, a simple line drawing of a hill or mountain range is visible. The background is plain white.

Morago ga seo, pula ya
morwalela ya tla, ya kgurumetsa
lefatshe lotlhe ka malatsi le
masigo a le 40.





Morwalela
wa matsi wa tlala
mafelo o tthe. Ga pula e ema,
dithaba tsothe dine di tletse
metsi. Dilo tsothe tse di ne
di na le bophelo dia swa.





Ga matsi a nanoga,
mokoro wa nanogela
godimo ga metsi. Go
ka tswa go le lefifi ka
mo gare ga mokoro,
mokoro one o bolokile
bo phelo jwa Noa.





Morago ga dikgwedi tse tlhano tsa morwalela, Modimo a romela lerole le le omileng, mokoro wa tla wa ema godimo ga thaba ya Ararat. Noa a nna ka mogare ga mokoro, malatsi a le 40 gore metsi a fokotsege.



Noa o rumetse legakabe le leeba ka fesetere. Fa e sa fetlhela lefatshe le le

omileng,
leeba
la



boela kwa go Noa. Ya re morago ga beke, Noa a leka gape. Leeba la bowela morago le letlhare mo molomong. Morago ga beke Noa a itsi gore lefatshe le omile. Fa leeba le sa bowela kwa go ena.




Modimo a raya Noa; e ne e le nako ya
go tswa mo mokorong. Mogo le ba
lelapa la gagwe ba thusa go folosa
diphologolo.



Noa o ne a
itumetse thata!
A direla Modimo
setlhabelo gonne
o mo phulositse
le ba lelapa la
gagwe mo
morwalela wa
matsi.






Modimo obele
a naya Noa
tshepiso e ntle a
kasetle gape a a
tlhola sibe sa motho
ka mo rwalela. Modimo o
bele

a naya segopotso se
se golo sa tshepisa
ya gage. Modimo o
beela setswao sa go
bontsa tshepiso
ya gage.



Noa le ba
lelapa la gagwe
ba simolola bo phelo bo bosha
morago ga morwalela. Ka nako,
ditlogolwana tsa gagwe dia
tlala naga yotlhe. Batho
botlhe ba di
tshaba

tshaba ba tswa go
Noa le ba lelapa la gagwe.



Noa le Morwalela wa metsi

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo, Baibele,
e fitlheletswe mo

Genesi 6-10

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."
Pesalome 119:130



Bo khutlo



3



60



Baibele e re bolelela ka Modimo o
montle o re direleng ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse disasiamang, tseo a
dibitsang sebe. Kotlo ya sebe ke lesa, Modimo o go rata thata,
o rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu, gore swela
sefapanong ka ntlha ya dibe tsa gago. Jesu a phela gape a ya
gae legodimong! Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore a
go itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo a phele mo go wena,
o tla phela le ena go ya bosakhutleng.

Ga o dumela gore se ke nnete, bua se go modimo:
Morena Jesu, ke a dumela gore o Modimo, wa nna motho o
swetseng dibe tsa rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o tsene
mo bophelong jwame, o intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke
nne le bophelo jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena go
ya bosakhutleng. Nthuse ke go obamele, ketele ke go
phelele jaaka ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bua le Modimo tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

